

**Mawu Ðela fe lɔlɔ dɔdo mavɔ**  
traduit de « Nous admirons la splendeur éternelle... »

***p*** = 100

1. Ma - wu De - la fe lo - lɔ dɔ - do  
2. Oo ! Fo - fo ma - vɔ, Oo ! Si - dze - dze

ma - vɔ Fe nyo - nyo gã la me glom kpɔ mié -  
de - to Ma - wu fe A - lè - vi le ñku - wò

***mf***

le ; E - na 'fe dzi fe di - di va 'me,  
me Ha - fi nu - vɔ na - va do de xe -

***p***

si nye Nu - wo - wo ye - ye la.  
xea me Nu - ku do - do ya - yla !

3. Yesu tso edəkui wɔ vɔsa blibo,  
Etsø efe vu wɔ ɿutifafa ;  
'Mesi va to 'dzi doa go lɔlɔ-Mawu,  
Kristo me nèxɔ ne.

4. Iuikokoe na Yesu, ɿgɔgbɛ lubabla,  
Si do go tso ku me dziduñtɔe !  
Enye wò vivisesenu le dzifo,  
Eya Adam mlɔeto.

5. Nuwəwə katã, si le fukpekpe te  
Ateŋ' kpɔ ablɔdɛ fe gome kpuie.  
Kristoe nye kakadzedzinu n' ablɔdɛ  
Tso kɔkuti vlo te.

6. Mawu le wo keŋ me, yayra mɔkpɔkpɔ !  
Du kɔkɔe fe nutifafa gã la !  
Wò míagbɔnɔnɔ adi fo na mí keŋ  
Le ŋkeke mavɔa dzi.

7. Esi tso afii xoxo, míel' Alẽvi,  
Dziqula ŋuikɔkɔetɔ subɔm la,  
Miele kafuwòm mía Mawu, mía Fofo  
Le wò nunana ta.